

FINANSJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATICKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO

09-02-2018

**UNIONINVESTPLASTIKA  
D.D. SARAJEVO**

**NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE  
I  
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA  
GODINU KOJA JE ZAVRŠILA  
31. DECEMBRA 2017.**

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO  
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I  
NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA  
31. DECEMBRA 2017.**

**S A D R Ž A J**

|  | <u>Stranica</u> |
|--|-----------------|
| Odgovornost za finansijske izvještaje        | 1               |
| Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja | 2               |
| Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti     | 5               |
| Izvještaj o finansijskom položaju            | 6               |
| Izvještaj o promjenama na kapitalu           | 7               |
| Izvještaj o novčanim tokovima                | 8               |
| Napomene uz finansijske izvještaje           | 9 - 28          |

## **ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

Uprava Društva je odgovorna da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Unioninvestplastike d.d. Sarajevo (u dalnjem tekstu "Društvo"), kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidenciјa, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprečavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Muminović Jasmin

Jasmin Muminović, direktor

Unioninvestplastika d.d.  
Semizovac bb  
Bosna i Hercegovina



2. februar 2018. godine



BAKER TILLY  
RE OPINION

Baker Tilly Re Opinion d.o.o.  
Grbavička 4  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

Vlasnicima Unioninvestplastike d.d. Sarajevo

T: +387 (0) 33 552 150  
F: +387 (0) 33 552 152

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja

info@bakertillyreopinion.ba  
www.bakertillyreopinion.ba

### Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Unioninvestplastike d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: "Društvo") prikazanih na stranicama od 5. do 28., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2017. godine, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2017. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

### Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u *paragrafu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja*. Nezavisni smo od Društva u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

### Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

### Vrednovanje potraživanja

Društvo je na dan 31. decembra 2017. odnosno 2016. godine, a kao što je navedeno u Napomeni 16 uz finansijske izvještaje, iskazalo potraživanja od kupaca u iznosu od 1.993 hiljada KM (2016.: 2.028 hiljada KM). Usvojenim računovodstvenim politikama potraživanja se mijere po amortizovanom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Kada nije moguće naplatiti potraživanja od kupaca, onda se ista otpisuju na teret rezervacije za umanjenje vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti rezervacije za umanjenje vrijednosti evidentiraju se u okviru sveobuhvatne dobiti na teret rashoda perioda.

Naše revizorske procedure su vezane za identifikaciju postojanja potraživanja čija je naplata neizvjesna, sporna, kasni ili Društvo nema adekvatne instrumente obezbjeđenja. Izvršili smo uvid u starosnu strukturu potraživanja, promete, uplate tokom godine, ali i do datuma revizije, sporazume kojim su definisana plaćanja, sudske sporove (tužbe), ugovore o obročnom plaćanju, sudske nagodbe, kao i neovisne potvrde stanja salda. Također, u okviru procedura uključili smo i procjene Uprave za koje smatramo da su prihvatljive.

Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene menadžmenta, a koje su osnova za vrednovanje potraživanja od kupaca, prihvatljive.

### *Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje*

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prevare ili pogreške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovalo Društvo.

### *Revisorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja*

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može очekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomске odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostačni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorene, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaznje internih kontrola.
- stičemo razumijevanje internih kontrol relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrol Društva.
- ocjenjujemo primjerenošć korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
- zaključujemo o primjerenošći korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskem izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
- ocjenjujemo cijelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Dužni smo komunicirati sa onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i datuma revizije, te u pogledu značajnih nalaza revizije, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koji se identifikuju tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da uticu na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizorska pitanja. Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorskem izvještaju, osim ako zakon ili regulativa spriječava njihovo javno objavljivanje ili kada odlučimo, u izuzetno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba objaviti u našem revizorskem izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice od istog prevazišle dobrobit javnog interesa od takvog objavljivanja.

Baker Tilly Re Opinion d.o.o.  
Grbavička 4, 71000 Sarajevo

Nihad Fejzić, direktor i ovlašteni revizor

Sarajevo, 2. februar 2018. godine



*Ezita*

Ezita Imamović, ovlašteni revizor

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

|                                     | Napomena | 2017.           | 2016.           |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Prihodi od prodatih proizvoda       | -        | 9.084           | 9.199           |
| Prihodi od prodate robe             | -        | 154             | 112             |
| Prihodi od pruženih usluga          | -        | 51              | 82              |
| <b>Podzbir</b>                      |          | <b>9.289</b>    | <b>9.393</b>    |
|                                     |          |                 |                 |
| Proizvodni troškovi                 | 5        | (9.223)         | (9.720)         |
| Administrativni i opšti troškovi    | 6        | (1.199)         | (1.014)         |
| Troškovi prodate robe na veliko     | -        | (131)           | (96)            |
| <b>Podzbir</b>                      |          | <b>(10.553)</b> | <b>(10.830)</b> |
| <b>Bruto gubitak</b>                |          | <b>(1.264)</b>  | <b>(1.437)</b>  |
|                                     |          |                 |                 |
| Ostali prihodi                      | 7        | 14.778          | 2.585           |
| Ostali rashodi                      | 8        | (694)           | (337)           |
| <b>Dobit iz redovnog poslovanja</b> |          | <b>12.820</b>   | <b>811</b>      |
|                                     |          |                 |                 |
| Finansijski prihodi – kamate        | -        | 220             | -               |
| Finansijski rashodi                 | 9        | (3.222)         | (697)           |
| <b>Dobit prije oporezivanja</b>     |          | <b>9.818</b>    | <b>114</b>      |
| Porez na dobit                      | 10       | -               | -               |
| <b>Dobit nakon oporezivanja</b>     |          | <b>9.818</b>    | <b>114</b>      |
| Zarada po dionicima                 | 11       | 27,81           | 0,32            |

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU**  
**NA DAN 31. DECEMBRA 2017. GODINE**

(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)


|  | Napomena | 31.12.2017.  | 31.12.2016.   |
|--|----------|--------------|---------------|
| <b>AKTIVA</b>  |          |              |               |
| <i>Dugoročna imovina</i>   |          |              |               |
| Materijalna i nematerijalna imovina                              | 12       | 4.368        | 11.934        |
| Ulaganja u nekretnine  | 13       | -            | 2.097         |
| Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha       | 14       | 628          | -             |
| <b>Ukupna dugoročna imovina</b>                                  |          | <b>4.996</b> | <b>14.031</b> |
| <i>Kratkoročna imovina</i>                                       |          |              |               |
| Zalihe   | 15       | 1.085        | 1.153         |
| Potraživanja od kupaca   | 16       | 1.993        | 2.028         |
| Dati kratkoročni krediti   | 17       | 566          | 328           |
| Ostala kratkoročna potraživanja                                  | 18       | 301          | 344           |
| Novčana sredstva   | 19       | 176          | 29            |
| <b>Ukupno kratkoročna imovina</b>                                |          | <b>4.121</b> | <b>3.882</b>  |
| <b>Gubitak iznad visine kapitala</b>                             |          | <b>-</b>     | <b>4.897</b>  |
| <b>UKUPNA AKTIVA</b>   |          | <b>9.117</b> | <b>22.810</b> |
| <b>PASIVA</b>  |          |              |               |
| <i>Kapital i rezerve</i>   |          |              |               |
| Dionički kapital   | 20       | 3.532        | 3.532         |
| Akumulirani gubitak  |          | 1.389        | (3.532)       |
| <b>Ukupno kapital i rezerve</b>                                  |          | <b>4.921</b> | <b>-</b>      |
| <i>Dugoročne obaveze</i>   |          |              |               |
| Obaveze za dugoročne kredite                                     | 21       | -            | 11.969        |
| Obaveze po osnovu finansijskog najma                             | 22       | -            | 2.531         |
| Obaveze za dugoročne kamate                                      | -        | -            | 892           |
| <b>Ukupno dugoročne obaveze</b>                                  |          | <b>-</b>     | <b>15.392</b> |
| <i>Kratkoročne obaveze</i>                                       |          |              |               |
| Obaveze prema dobavljačima                                       | 23       | 1.588        | 3.182         |
| Tekuće dospijeće dugoročnih obaveza po osnovu finansijskog najma | 22       | -            | 597           |
| Obaveze za kratkoročne krediti                                   | 24       | 813          | 2.374         |
| Ostale kratkoročne obaveze                                       | 25       | 1.795        | 1.265         |
| <b>Ukupno kratkoročne obaveze</b>                                |          | <b>4.196</b> | <b>7.418</b>  |
| <b>UKUPNO PASIVA</b>   |          | <b>9.117</b> | <b>22.810</b> |

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

Potpisao za i u ime Društva dana 2. februara 2018. godine:

Jasmin Muminović, direktor

*Muminović Jasmin*



**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

|                                  | Dionički kapital | Zakonske rezerve | Akumulirana dobit/(gubitak) | Ukupno         |
|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Stanje 31. decembra 2015.</b> | <b>3.532</b>     | <b>984</b>       | <b>(9.527)</b>              | <b>(5.011)</b> |
| Prijenos za pokriće gubitaka     | -                | (984)            | 984                         | -              |
| Dobitak za 2016. godinu          | -                | -                | 114                         | 114            |
| <b>Stanje 31. decembra 2016.</b> | <b>3.532</b>     | <b>-</b>         | <b>(8.429)</b>              | <b>(4.897)</b> |
| Dobitak za 2017. godinu          | -                | -                | 9.818                       | 9.818          |
| <b>Stanje 31. decembra 2017.</b> | <b>3.532</b>     | <b>-</b>         | <b>1.389</b>                | <b>4.921</b>   |

Dionički kapital Društva na dan 31. decembra 2017. i 2016. godine podijeljen je na 353.242 obične dionice nominalne vrijednosti 10 KM.

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

|  | 2017.          | 2016.          |
|--|----------------|----------------|
| <b>Poslovne aktivnosti</b>   |                |                |
| Dobit tekuće godine  | 9.818          | 114            |
| <i>Usklađenje za:</i>  |                |                |
| Amortizacija   | 2.047          | 2.344          |
| Gubitak od umanjenja materijalne imovine                           | 26             | 63             |
| Prihodi od otpisa obaveza  | (14.347)       | -              |
| Viškovi materijalne imovine  | -              | (75)           |
| Umanjenje vrijednosti potraživanja                                 | 256            | 100            |
| Gubici od prodaje ulaganja   | 2.789          | -              |
| <i>Usklađenje za promjene u operativnoj imovini i obvezama:</i>    |                |                |
| Smanjenje zaliha   | 1              | 89             |
| Povećanje potraživanja od kupaca                                   | (221)          | (223)          |
| Smanjenje/(povećanje) ostalih kratkoročnih potraživanja            | 43             | (187)          |
| Smanjenje obaveza prema dobavljačima                               | (1.594)        | (57)           |
| Povećanje ostalih kratkoročnih obaveza                             | 530            | 904            |
| <b>Neto novac (korišten)/ostvaren u poslovnim aktivnostima</b>     | <b>(652)</b>   | <b>3.072</b>   |
| <b>Ulagateljske aktivnosti</b>                                     |                |                |
| Povećanje dugotrajne imovine                                       | (48)           | (895)          |
| Povećanje ulaganja   | (1.033)        | -              |
| Primici od prodaje ulaganja  | 5.321          | -              |
| (Povećanje)/smanjenje datih kredita                                | (238)          | 832            |
| <b>Neto novac ostvaren/(korišten) u ulagateljskim aktivnostima</b> | <b>4.002</b>   | <b>(63)</b>    |
| <b>Finansijske aktivnosti</b>                                      |                |                |
| Smanjenje obaveza po kreditima                                     | (2.452)        | (2.754)        |
| Smanjenje obaveza po osnovu najma                                  | (751)          | (278)          |
| <b>Neto novac korišten u finansijskim aktivnostima</b>             | <b>(3.203)</b> | <b>(3.032)</b> |
| <b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenta</b>     | <b>147</b>     | <b>(23)</b>    |
| <b>Novčana sredstva na početku godine</b>                          | <b>29</b>      | <b>52</b>      |
| <b>Novčana sredstva na kraju godine</b>                            | <b>176</b>     | <b>29</b>      |

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

## 1. OPŠTI PODACI

Unioninvestplastika d.d. Sarajevo (Društvo) je dioničarsko društvo registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Ul. Semizovac bb, Vogošća. Društvo se bavi proizvodnjom proizvoda od plastičnih masa, veleprodajom prehrambenih proizvoda i posjeduje štampariju.

Finansijski izvještaji su iskazani u službenoj valuti Bosne i Hercegovine – konvertibilna Marka (KM), koja je fiksno vezana za Euro (EUR) (EUR 1 = 1.95583 KM).

Na dan 31. decembra 2017. godine Društvo je zapošljavalo 93 radnika (31. decembra 2016., 94).

### Tijela Društva

#### *Uprava društva*

Jasmin Muminović      Direktor

#### *Nadzorni odbor*

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Selimović Mujo   | Predsjednik |
| Borišić Mujesira | Član        |
| Hodžić Midhat    | Član        |

## 2. USVAJANJE NOVIH I IZMIJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA

### 2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu

U tekućoj godini, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao veći broj dopuna MSFI koji su obavezno na snazi za računovodstveni period koji počinje 1. januara 2017. godine ili poslije. Godišnja unapređenja uključuju dopune većeg broja MSFI, koji su prikazani kako slijedi:

|         |  |
|---------|--|
| MRS 7   | Izvještaj o novčanim tokovima (objavljivanje – na snazi od 1. januara 2017. godine)                                  |
| MRS 12  | Porez na dobit (priznavanje odgođene porezne imovine za nerealizirane gubitke – na snazi od 1. januara 2017. godine) |
| MSFI 12 | Prezentacija učešća u drugim subjektima (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2017. godine)                 |

### 2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi, izmjene postojećih standarda i tumačenja su objavljeni, ali nisu još na snazi:

|        |  |
|--------|--|
| MRS 12 | Porez na dobit (godišnja poboljšanja na snazi od 1. januara 2019. godine)  |
| MRS 23 | Troškovi pozajmljivanja (godišnja poboljšanja na snazi od 1. januara 2019. godine)   |
| MRS 28 | Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2018. godine)              |
| MRS 28 | Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2019. godine)              |
| MRS 40 | Ulaganja u nekretnine (prenosi ulaganja u nekretnine – na snazi od 1. januara 2018. godine)  |
| MSFI 1 | Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2018. godine)       |
| MSFI 2 | Plaćanje temeljeno na dionicama (klasifikacija i mjerjenje plaćanja temeljenih na dionicama – na snazi od 1. januara 2018. godine) |
| MSFI 3 | Poslovne kombinacije (godišnja poboljšanja na snazi od 1. januara 2019. godine)  |
| MSFI 4 | Ugovori o osiguranju (primjena MSFI 9 „Finansijski instrumenti“ sa MSFI 4 na dionicama – na snazi od 1. januara 2018. godine)      |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

**2. USVAJANJE NOVIH I IZMIJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA (NASTAVAK)**

**2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi (nastavak)**

|          |  |
|----------|--|
| MSFI 9   | Finansijski instrumenti (konačna verzija uključujući zahtjeve za klasifikaciju i vrednovanje, umanjenje vrijednosti i računovodstvo zaštite od rizika i prestanak priznavanja – na snazi od 1. januara 2018. godine) |
| MSFI 9   | Finansijski instrumenti (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2019. godine)   |
| MSFI 11  | Zajednički aranžmani (godišnja poboljšanja na snazi od 1. januara 2019. godine)  |
| MSFI 12  | Objavljivanje udjela u drugim subjektima (godišnja poboljšanja na snazi od 1. januara 2019. godine)  |
| MSFI 15  | Prihodi po ugovorima s kupcima (objašnjenje za MSFI 15 – na snazi od 1. januara 2018. godine)  |
| MSFI 16  | Najmovi (na snazi od 1. januara 2019. godine)  |
| MSFI 17  | Ugovori o osiguranju (na snazi od 1. januara 2021. godine)   |
| IFRIC 22 | Transakcije u stranim valutama i avansna plaćanja (na snazi od 1. januara 2018. godine)  |
| IFRIC 23 | Neizvjesnost oko poreza na dobit (na snazi od 1. januara 2019. godine)   |

Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma stupanja na snagu. Uprava Društva predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim periodima neće značajno uticati na finansijske izvještaje Društva.

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**Osnova za izvještavanje**

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Finansijski izvještaji sastavljeni su po načelu nabavne vrijednosti, izuzev revalorizacije zemljišta i zgrada i određenih finansijskih instrumenata. Slijedi opis usvojenih temeljnih računovodstvenih politika.

**3.1 Priznavanje prihoda**

Prihodi od prodaje i pruženih usluga priznaju se prilikom prodaje proizvoda i izvršenja usluge. Prihodi od kamata priznaju se po načelu obračunatih kamata na temelju nepodmirene glavnice i po efektivnim kamatnim stopama koje su u primjeni.

**3.2 Strane valute**

Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum bilansa stanja primjenom zvaničnog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u neto dobit ili gubitak perioda.

**3.3 Troškovi finansiranja**

Troškovi finansiranja koji se mogu izravno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi određenog sredstva, a to je sredstvo koje nužno zahtijeva značajno vrijeme da bi bilo spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju, dodaju se trošku navedenog sredstva sve dok sredstvo većim dijelom nije spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava tokom njihovog trošenja za to sredstvo oduzimaju se od troškova posudbe koji se mogu kapitalizirati. Svi drugi troškovi finansiranja priznaju se u neto dobit ili gubitak perioda u kojem su nastali.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.4 Troškovi penzionog i zdravstvenog osiguranja**

Uplate doprinosa za penzionalo i zdravstveno osiguranje knjiže se kao trošak perioda. Društvo, u toku poslovanja, uplaćuje u ime svojih zaposlenih penzionalo i zdravstveno osiguranje, te poreze na i iz plate, koji se obračunavaju na bruto plate. Društvo nema druge obaveze vezane za isplate penzija ili drugih beneficija, kako bivšim zaposlenim tako i aktivnim zaposlenim.

**3.5 Oporezivanje**

Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekuće poreske obaveze i odgođenih poreza. Tekuća poreska obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti razdoblja iskazanoj u bilansu uspjeha jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća poreska obaveza Društva izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum bilansa stanja.

Odgođeni porez jest iznos za koji se očekuje da će biti plativ odnosno povrativ na temelju razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti i obračunava se metodom bilanske obaveze. Odgođene poreske obaveze općenito se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje je moguće iskoristiti privremene razlike koje se odbijaju. Knjigovodstveni iznos odgođene poreske imovine preispituje se na svaki datum bilansa stanja i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dovoljan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela poreske imovine.

Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u razdoblju u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se odgođeni porez također iskazuje u okviru kapitala. Odgođena poreska imovina i obaveze se prebijaju ako se odnose na poreze na dobit koje je nametnula ista poreska vlast i ako Društvo namjerava podmiriti svoju tekuću poresku imovinu i obaveze na neto osnovi.

**3.6 Materijalna i nematerijalna imovina**

Zemljište je iskazano u bilansu stanja po procijenjenoj vrijednosti, koja predstavlja fer vrijednost utvrđenu na temelju njihove postojeće upotrebe na datum procjene vrijednosti, umanjene za naknadne akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Učestalost procjene vrijednosti je dovoljna da se knjigovodstveni iznosi ne bi značajno razlikovali od iznosa koji bi bili utvrđeni kao fer vrijednost na datum bilansa stanja. Zgrade, inventar i oprema iskazuju se po trošku umanjenom za ispravak vrijednosti i eventualno priznate gubitke uslijed umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim zemljišta i nekretnina, postrojenje i opreme u izgradnji, otpisuje tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po sljedećim stopama:

|                       |  | <b>Amortizacione stope</b> |
|-----------------------|--|----------------------------|
| Zgrade                |  | 2,00%-5,00%                |
| Postrojenja i oprema  |  | 5,00%-33,33%               |
| Nematerijalna imovina |  | 20,00%                     |

U 2016. godini Društvo je izmijenilo amortizacione stope, a što je vidljivo u tabeli iznad. Dobici ili gubici nastali otuđenjem ili rashodovanjem određenog sredstva utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u korist, odnosno na teret prihoda.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.7 Oprema pod najmom**

Najmovi se svrstavaju kao finansijski najmovi kad god se većim dijelom svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom prenose na primaoca tokom trajanja najma. Svi drugi najmovi svrstani su u poslovne najmove. Imovina koja je predmetom finansijskog najma priznaje se kao imovina Društva po fer vrijednosti na datum stjecanja ili, ako je niže, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja najma. Odgovarajuća obaveza prema davaocu najma iskazuje se u bilansu stanja i kao obaveza za finansijski najam. Najamnine se raspoređuju između finansijskih troškova i umanjenja obaveza za najam kako bi se ostvarila konstantna kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Finansijski troškovi direktno terete bilans uspjeha. Nekretnine, postrojenje i oprema pod finansijskim najmom otpisuje se tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode.

**3.8 Ulaganja u nekretnine**

Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje se drži u svrhu zarade prihoda od najma ili zbog porasta vrijednosti kapitalne imovine, ili oboje. Ulaganja u nekretnine vrednuju se po trošku sticanja umanjeno za obračunatu amortizaciju.

**3.9 Zalihe**

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže. Trošak obuhvata direktni materijal i direktnе troškove rada povezane s dovođenjem zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog troška.

Vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje iskazuje se po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj cijeni u zavisnosti od toga koja je niža. Zalihe sitnog inventara otpisuju se 100% prilikom stavljanja u upotrebu.

**3.10 Umanjenja**

Na svaki datum bilansa Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina, postrojenja i opreme da bi utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno o tome koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo. Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revaloriziranom iznosu, u kojem slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.11 Rezervisanja**

Rezervisanja se priznaju ako Društvo trenutno ima pravnu ili izvedenu obavezu kao posljedicu događaja iz prethodnih perioda i ako postoji vjerovatnoća da će Društvo morati podmiriti navedenu obavezu. Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena iznosa potrebnog za podmirenje postojeće obaveze na dan bilansa stanja, uvezši u obzir rizike i nesigurnosti vezane za obavezu. Kada se rezervacija mjeri pomoću novčanih tokova koji su po procjeni dovoljni za podmirenje postojeće obaveze, njen knjigovodstveni iznos jeste postojeća vrijednost tih novčanih tokova.

**3.12 Finansijska imovina**

Sva finansijska imovina se priznaje odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definisana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenima prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijskih troškova, osim finansijske imovine klasifikovane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja je inicijalno iskazana po fer vrijednosti. Finansijska imovina je klasifikovana u sljedeće kategorije: finansijska imovina "po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha", finansijska imovina "raspoloživa za prodaju", "u posjedu do dospijeća" te "dati krediti i potraživanja". Klasifikacija zavisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja.

**Metoda efektivne kamatne stope**

Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i raspoređivanja prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduća novčana primanja kroz očekivani vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda. Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate stope za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

**Dati krediti i potraživanja**

Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasificuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja mjere se po amortizovanom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

**Umanjenja finansijske imovine**

Finansijska imovina, osim imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, je procijenjena za indikatore umanjenja na svaki datum bilansa stanja. Finansijska imovina je umanjena tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni. Za dionice koje ne kotiraju na berzi a klasifikovane su kao raspoložive za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti vrijednosnog papira ispod njegovog troška smatra se objektivnim dokazom umanjenja.

Za svu ostalu finansijsku imovinu, uključujući otkupive vrijednosne papire klasifikovane kao raspoloživi za prodaju i potraživanja po finansijskom najmu, objektivan dokaz umanjenja može uključiti:

- značajne finansijske teškoće izdavaoca ili korisnika; ili
- propust ili delikvencija u otplati kamate ili glavnice; ili
- mogućnost da će dužnik pasti pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Za određene kategorije finansijske imovine, kao što su potraživanja od kupaca, sredstva za koja je procijenjeno da nisu umanjena pojedinačno se naknadno procjenjuju za umanjenje na kolektivnoj osnovi. Objektivan dokaz umanjenja portfolija potraživanja mogao bi uključiti prethodno iskustvo Društva u naplati, kašnjenje u naplati nakon perioda dospijeća, kao i promjene u nacionalnim ili lokalnim ekonomskim uslovima koji stoje u uzajamnoj vezi sa neizvršenjem potraživanja.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.12 Finansijska imovina (nastavak)**

Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih koristeći originalnu efektivnu kamatu stopu finansijskog sredstva.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine je umanjena za gubitke umanjenja direktno za svu finansijsku imovinu osim za potraživanja gdje je knjigovodstvena vrijednost umanjena kroz upotrebu rezervacija za umanjenje vrijednosti. Kada nije moguće naplatiti potraživanja od kupaca, onda su ista otpisana na teret rezervacije za umanjenje vrijednosti. Naknadni povrat iznosa koji su prethodno otpisani se oprihoduje u korist rezervacije za umanjenje vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti rezervacije za umanjenje vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha.

**Prestanak priznavanja finansijske imovine**

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

**3.13 Finansijske obaveze**

Ostale finansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove. Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope. Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate za relevantni period.

Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskonтуje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz očekivano trajanje finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.

**Prestanak priznavanja finansijske obaveze**

Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva prestale, otakzane ili ističu.

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PREPOSTAVKE**

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i prepostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i prepostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih.

Procjene i prepostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

**4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti**

Slijedeće su ključne prepostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

**Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme**

Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**5. PROIZVODNI TROŠKOVI**

|   | 2017.        | 2016.        |
|---|--------------|--------------|
| Troškovi materijala                     | 5.565        | 5.634        |
| Amortizacija                            | 1.948        | 2.236        |
| Bruto plate i ostale naknade zaposlenih | 1.217        | 1.460        |
| Troškovi energije i goriva              | 367          | 383          |
| Troškovi održavanja                     | 76           | 42           |
| Troškovi zakupa                         | 20           | -            |
| Članarine i naknade                     | 6            | 9            |
| Troškovi telekomunikacija               | 2            | 3            |
| Promjene na zalihamu u toku godine      | 22           | (47)         |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>9.223</b> | <b>9.720</b> |

**6. ADMINISTRATIVNI I OPŠTI TROŠKOVI**

|   | 2017.        | 2016.        |
|---|--------------|--------------|
| Bruto plate i ostale naknade zaposlenih             | 525          | 429          |
| Amortizacija  | 99           | 108          |
| Troškovi osiguranja                                 | 86           | 94           |
| Troškovi energije i goriva                          | 66           | 43           |
| Bankarske naknade                                   | 56           | 27           |
| Članarine i naknade                                 | 53           | 37           |
| Komunalne usluge                                    | 42           | 33           |
| Troškovi neproizvodnih usluga                       | 38           | 59           |
| Troškovi održavanja                                 | 36           | 28           |
| Zaštitarske usluge                                  | 33           | 36           |
| Troškovi telekomunikacija                           | 27           | 28           |
| Troškovi naknada Nadzornog odbora i Ugovori o djelu | 27           | 10           |
| Troškovi zakupa                                     | 21           | -            |
| Troškovi službenih putovanja                        | 20           | 9            |
| Transportne usluge                                  | 11           | 10           |
| Troškovi materijala                                 | 7            | 19           |
| Ostali troškovi                                     | 52           | 44           |
| <b>UKUPNO</b>                                       | <b>1.199</b> | <b>1.014</b> |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**7. OSTALI PRIHODI**

|   | 2017.         | 2016.        |
|---|---------------|--------------|
| Prihodi po osnovu otpisa obaveza po kreditima           | 14.351        | -            |
| Prihodi od zakupa                                       | 263           | 36           |
| Prihodi iz ranijih godina                               | 89            | 280          |
| Naknada štete po osnovu osiguranja                      | 36            | 19           |
| Prihodi od odobrenih rabata                             | 33            | 27           |
| Naplata otpisanih potraživanja (Napomena 16)            | 3             | 53           |
| Prihodi od otpisanih ostalih obaveza                    | 2             | 43           |
| Prihodi po osnovu otpisa obaveza prema povezanim licima | -             | 1.980        |
| Viškovi materijalne imovine (Napomena 12)               | -             | 75           |
| Viškovi sirovina i materijala                           | -             | 9            |
| Prihodi od prodaje stalnih sredstava, neto              | -             | 4            |
| Ostali prihodi  | 1             | 59           |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>14.778</b> | <b>2.585</b> |

**8. OSTALI RASHODI**

|   | 2017.      | 2016.      |
|---|------------|------------|
| Rashodi iz ranijih godina                                 | 392        | 221        |
| Umanjenje vrijednosti potraživanja (Napomene 14, 16 i 18) | 256        | 100        |
| Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava, neto  | 21         | -          |
| Otpis proizvoda   | 23         | -          |
| Manjkovi  | 1          | 11         |
| Ostalo  | 1          | 5          |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>694</b> | <b>337</b> |

**9. FINANSIJSKI RASHODI**

|                               | 2017.        | 2016.      |
|-------------------------------|--------------|------------|
| Gubici od prodaje ulaganja    | 2.789        | -          |
| Redovne kamate                | 427          | 688        |
| Zatezne kamate, penali, kazne | 5            | 9          |
| Negativne kursne razlike      | 1            | -          |
| <b>UKUPNO</b>                 | <b>3.222</b> | <b>697</b> |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**10. POREZ NA DOBIT**

|   | 2017.        | 2016.      |
|---|--------------|------------|
| Dobit prije poreza  | 9.818        | 114        |
| Poreski učinak nepriznatih rashoda                              | 47           | 37         |
| <b>Oporeziva dobit</b>  | <b>9.865</b> | <b>151</b> |
| Porez na dobit  | 987          | 15         |
| Umanjenje poreske obaveze po osnovu gubitaka iz ranijih perioda | (987)        | (15)       |
| <b>Poreska obaveza za tekuću godinu</b>                         | <b>-</b>     | <b>-</b>   |

**11. ZARADA PO DIONICI**

|  | 2017.        | 2016.       |
|--|--------------|-------------|
| Dobit za godinu  | 9.818        | 114         |
| Ponderisani prosječni broj redovnih dionica za izračunavanje dobiti po dionici (u hiljadama) | 353          | 353         |
| <b>Zarada po dionici</b>   | <b>27,81</b> | <b>0,32</b> |

**12. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA**

|  | Zemljište | Zgrade   | Oprema        | Investicije u toku | Nemater. imovina | Ukupno        |
|--|-----------|----------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| <i>Nabavna vrijednost</i>              |           |          |               |                    |                  |               |
| Na dan 1. januara 2017.                | 812       | 8.188    | 30.447        | -                  | 479              | 39.926        |
| Povećanja                              | -         | -        | -             | 48                 | -                | 48            |
| Donos sa zaliha                        | -         | -        | -             | 67                 | -                | 67            |
| Prijenos na ulaganja                   | (812)     | (8.206)  | (77)          | -                  | -                | (9.095)       |
| Prijenos sa investicija u toku         | -         | 18       | 97            | (115)              | -                | -             |
| Rashod i otuđenje                      | -         | -        | (237)         | -                  | -                | (237)         |
| <b>Na dan 31. decembra 2017.</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>30.230</b> | <b>-</b>           | <b>479</b>       | <b>30.709</b> |
| <i>Akumulirana amortizacija</i>        |           |          |               |                    |                  |               |
| Na dan 1. januara 2017.                | -         | 3.171    | 24.364        | -                  | 457              | 27.992        |
| Amortizacija za period                 | -         | 193      | 1.789         | -                  | 11               | 1.993         |
| Prijenos na ulaganja                   | (3.364)   | (69)     | -             | -                  | -                | (3.433)       |
| Rashod i otuđenje                      | -         | -        | (211)         | -                  | -                | (211)         |
| <b>Na dan 31. decembra 2017.</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>25.873</b> | <b>-</b>           | <b>468</b>       | <b>26.341</b> |
| <i>Neto knjigovodstvena vrijednost</i> |           |          |               |                    |                  |               |
| Na dan 31. decembra 2017.              | -         | -        | 4.357         | -                  | 11               | 4.368         |
| Na dan 1. januara 2017.                | 812       | 5.017    | 6.083         | -                  | 22               | 11.934        |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**12. MATERIJALNA I NEMATERIJALNA IMOVINA (NASTAVAK)**

|  | Zemljište | Zgrade | Oprema | Investicije<br>u toku | Nemater.<br>imovina | Ukupno |
|--|-----------|--------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| <i>Nabavna vrijednost</i>              |           |        |        |                       |                     |        |
| Na dan 1. januara 2016.                | 812       | 8.191  | 29.604 | 4                     | 479                 | 39.090 |
| Povećanja                              | -         | -      | -      | 895                   | -                   | 895    |
| Viškovi (Napomena 6)                   | -         | -      | 75     | -                     | -                   | 75     |
| Donos sa zaliha                        | -         | -      | 132    | -                     | -                   | 132    |
| Prijenos sa investicija u toku         | -         | -      | 841    | (841)                 | -                   | -      |
| Rashod i otuđenje                      | -         | (3)    | (205)  | (58)                  | -                   | (266)  |
| Na dan 31. decembra 2016.              | 812       | 8.188  | 30.447 | -                     | 479                 | 39.926 |
| <i>Akumulirana amortizacija</i>        |           |        |        |                       |                     |        |
| Na dan 1. januara 2016.                | -         | 2.949  | 22.528 | -                     | 447                 | 25.924 |
| Amortizacija za period                 | -         | 224    | 2.037  | -                     | 10                  | 2.271  |
| Rashod i otuđenje                      | -         | (2)    | (201)  | -                     | -                   | (203)  |
| Na dan 31. decembra 2016.              | -         | 3.171  | 24.364 | -                     | 457                 | 27.992 |
| <i>Neto knjigovodstvena vrijednost</i> |           |        |        |                       |                     |        |
| Na dan 31. decembra 2016.              | 812       | 5.017  | 6.083  | -                     | 22                  | 11.934 |
| Na dan 1. januara 2016.                | 812       | 5.242  | 7.076  | 4                     | 32                  | 13.166 |

Društvo je založilo opremu neto knjigovodstvene vrijednosti od 574 hiljade KM, kao osiguranje povrata kreditnih sredstava odobrenih povezanom pravnom licu.

**13. ULAGANJA U NEKRETNINE**

|  | Nekretnine | Investicije u<br>toku | Ukupno  |
|--|------------|-----------------------|---------|
| <i>Nabavna vrijednost</i>              |            |                       |         |
| Stanje 1. januara 2017.                | 3.095      | -                     | 3.095   |
| Prijenos na ulaganja                   | (3.095)    | -                     | (3.095) |
| Stanje 31. decembra 2017.              | -          | -                     | -       |
| <i>Akumulirana amortizacija</i>        |            |                       |         |
| Stanje 1. januara 2017.                | 998        | -                     | 998     |
| Amortizacija za godinu                 | 54         | -                     | 54      |
| Prijenos na ulaganja                   | (1.052)    | -                     | (1.052) |
| Stanje 31. decembra 2017.              | -          | -                     | -       |
| <i>Neto knjigovodstvena vrijednost</i> |            |                       |         |
| Stanje 31. decembra 2017.              | -          | -                     | -       |
| Stanje 1. januara 2017.                | 2.097      | -                     | 2.097   |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**13. ULAGANJA U NEKRETNINE (NASTAVAK)**

|  | Nekretnine | Investicije u toku | Ukupno |
|--|------------|--------------------|--------|
| <i>Nabavna vrijednost</i>              |            |                    |        |
| <i>Stanje 1. januara 2016.</i>         | 3.095      | -                  | 3.095  |
| <i>Povećanja</i>                       | -          | -                  | -      |
| <i>Stanje 31. decembra 2016.</i>       | 3.095      | -                  | 3.095  |
| <i>Akumulirana amortizacija</i>        |            |                    |        |
| <i>Stanje 1. januara 2016.</i>         | 925        | -                  | 925    |
| <i>Amortizacija za godinu</i>          | 73         | -                  | 73     |
| <i>Stanje 31. decembra 2016.</i>       | 998        | -                  | 998    |
| <i>Neto knjigovodstvena vrijednost</i> |            |                    |        |
| <i>Stanje 31. decembra 2016.</i>       | 2.097      | -                  | 2.097  |
| <i>Stanje 1. januara 2016.</i>         | 2.170      | -                  | 2.170  |

**14. FINANSIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANS USPJEHA**

|  | %vlasništva | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|--|-------------|-------------|-------------|
| ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo | 2,50        | 579         | -           |
| Igo Kupres d.d. Kupres                   | 0,28        | 49          | -           |
| <b>UKUPNO</b>                            |             | <b>628</b>  | -           |

**15. ZALIHE**

|   | 31.12.2017.  | 31.12.2016.  |
|---|--------------|--------------|
| Sirovine, materijal i rezervni dijelovi | 986          | 1.031        |
| Poluproizvodi                           | 68           | 80           |
| Gotovi proizvodi                        | 31           | 40           |
| Roba                                    | -            | 2            |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>1.085</b> | <b>1.153</b> |

**16. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

|  | 31.12.2017.  | 31.12.2016.  |
|--|--------------|--------------|
| Kupci u zemlji                               | 1.300        | 1.504        |
| Kupci – povezana pravna lica                 | 547          | 493          |
| Kupci u inostranstvu                         | 146          | 31           |
| Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca     | 2.334        | 2.081        |
| Umanjenje vrijednosti potraživanja od kupaca | (2.334)      | (2.081)      |
| <b>UKUPNO</b>                                | <b>1.993</b> | <b>2.028</b> |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**16. POTRAŽIVANJA OD KUPACA (NASTAVAK)**

Promjene na umanjenju vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:

|                                    | 2017.        | 2016.        |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Stanje na početku perioda</b>   | <b>2.081</b> | <b>2.259</b> |
| Umanjenje vrijednosti (Napomena 8) | 256          | 18           |
| Naplata (Napomena 7)               | (3)          | (53)         |
| Otpis                              | -            | (143)        |
| <b>Stanje na kraju perioda</b>     | <b>2.334</b> | <b>2.081</b> |

**17. DATI KRATKOROČNI KREDITI**

|  | 2017.      | 2016.      |
|--|------------|------------|
| Lider press d.o.o. Sarajevo, beskamatni, rok dospijeća<br>30.06.2018. godine       | 302        | 302        |
| Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, kamatna stopa 5%, rok<br>dospijeća 7.11.2018. | 140        | -          |
| Teledigital d.d. Sarajevo, beskamatno, rok dospijeća<br>30.06.2018.                | 95         | -          |
| Teledigital d.d. Sarajevo, kamatna stopa 5,50%, rok dospijeća<br>3.11.2018.        | 20         | -          |
| Hasanović Nino, rok dospijeća 24.11.2017. godine                                   | 9          | -          |
| Bosna Auto Anet d.o.o. Sarajevo, beskamatni, rok dospijeća<br>3.4.2017. godine     | -          | 26         |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>566</b> | <b>328</b> |

**18. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA**

|   | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|---|-------------|-------------|
| Potraživanja od zaposlenih                              | 148         | 115         |
| Dati avansi   | 109         | -           |
| Unaprijed plaćeni troškovi                              | 44          | 140         |
| Potraživanja za PDV                                     | -           | 89          |
| Sumnjiva i sporna ostala kratkoročna potraživanja       | 102         | 102         |
| Umanjenje vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja | (102)       | (102)       |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>301</b>  | <b>344</b>  |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

---

**18. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (NASTAVAK)**

Promjene na umanjenju vrijednosti sumnjivih i spornih ostalih potraživanja mogu se prikazati kako slijedi:

|                                    | 2017.      | 2016.      |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>Stanje na početku perioda</b>   | 102        | 20         |
| Umanjenje vrijednosti (Napomena 8) | -          | 19         |
| Donos sa finansijske imovine       | -          | 63         |
| <b>Stanje na kraju perioda</b>     | <b>102</b> | <b>102</b> |

**19. NOVČANA SREDSTVA**

|                                 | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Transakcijski računi kod banaka | 176         | 29          |
| Blagajna                        | -           | -           |
| <b>UKUPNO</b>                   | <b>176</b>  | <b>29</b>   |

**20. DIONIČKI KAPITAL**

Na dan 31. decembra 2017. i 2016. godine dionički kapital Društva iznosi 3.532 hiljade KM, a sastoji se od 353.242 dionice nominalne vrijednosti od po 10 KM. Struktura dioničkog kapitala može se prikazati kako slijedi:

|   | % učešća      | 31.12.2017.  | % učešća      | 31.12.2016.  |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| MIMS d.o.o. Sarajevo                        | 50,53         | 1.785        | 50,47         | 1.783        |
| Mujo Selimović                              | 9,67          | 342          | 12,08         | 427          |
| Sberbank BH d.d. Sarajevo (skrbnički račun) | 6,90          | 244          | -             | -            |
| Gaduba Finanz AG                            | 5,16          | 182          | 5,16          | 182          |
| ZIF „Naprijed“ d.d. Sarajevo                | 4,80          | 170          | 4,80          | 170          |
| Lider press d.o.o. Sarajevo                 | -             | -            | 3,78          | 134          |
| Ostali                                      | 22,94         | 809          | 23,71         | 836          |
| <b>UKUPNO</b>                               | <b>100,00</b> | <b>3.532</b> | <b>100,00</b> | <b>3.532</b> |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**21. OBAVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE**

|  | Kamatna stopa % p.a. | Datum dospjeća | 31.12.2017. | 31.12.2016.   |
|--|----------------------|----------------|-------------|---------------|
| Nova Ljubljanska banka d.d.<br>Ljubljana                     | 6mEuribor+4,50       | 29.12.2023.    | -           | 7.172         |
| Sarajevska pivara d.d. Sarajevo                              | 6mEuribor+4,50       | 31.12.2021.    | -           | 5.721         |
| MIMS d.o.o. Sarajevo<br><i>Podzbir:</i>                      | -                    | 31.12.2021.    | -           | 975           |
| <b>Dugoročni krediti dospijevaju za otplatu kako slijedi</b> |                      |                |             | <b>13.868</b> |
| U roku od godinu dana  |                      |                | -           | 1.899         |
| U drugoj godini  |                      |                | -           | 1.346         |
| Od treće do uključivo pete godine                            |                      |                | -           | 5.012         |
| Nakon pet godina   |                      |                | -           | 5.611         |
| Manje: kratkoročni dio (Napomena 24)                         |                      |                | -           | (1.899)       |
| <b>UKUPNO</b>  |                      |                | -           | <b>11.969</b> |

Tokom 2017. godine Društvo je potpisalo Ugovor o preuzimanju duga sa Mims d.o.o. i NLB d.d. Ljubljana u skladu sa kojim Mims d.o.o. preuzima dug od Unioninvestplastike po osnovu glavnice i kamata. Potpisom tog ugovora Društvo je u potpunosti oslobođeno obaveza prema NLB d.d. Ljubljana. Napominjemo da je prethodno tokom godine Društvo otplatilo dio duga prema NLB d.d. u iznosu od 1,7 miliona EUR-a. Dana 19. decembra 2017. godine Društvo je zaprimilo odluku broj 22-12/17 o otpisu potraživanja koja Mims d.o.o. ima prema Društvu, u skladu sa kojom se potraživanja nastala ugovorom o preuzimanju duga otpisuju, te je po navedenom osnovu Društvo evidentiralo prihod po osnovu otpisa glavnice u iznosu od 3.847 hiljada KM.

Također, potpisanim ugovorom o asignaciji tokom 2017. godine, Društvo je prebacilo i obaveze prema Sarajevskoj pivari d.d. Sarajevo na Mims d.o.o. Sarajevo. Tokom maja i decembra 2017. godine Društvo je zaprimilo odluke broj 24-12/17 i 07-05-12/17 o otpisu potraživanja, u skladu sa kojima se potraživanja nastala ugovorom o asignaciji otpisuju u cijelosti, te je Društvo po tom osnovu evidentiralo prihod od otpisa obaveza u iznosu od 6.621 hiljada KM.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**22. OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG NAJMA**

|   | Kamatna<br>stopa (%) | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| Heta d.o.o. Sarajevo, dospijeće 18.12.2020.<br>godine | 3mEuribor + 3        | -           | 3.128       |
| Tekuće dospijeće dugoročnih obaveza                   |                      | -           | (597)       |
| <b>UKUPNO</b>   |                      | -           | 2.531       |

Društvo je potpisalo dugoročne ugovore o finansijskom najmu odobrene s namjenom finansiranja nabavki opreme i vozila. Osiguranje najmova predstavljaju predmetna oprema i vozila. Uprava je tokom januara 2012. godine potpisala Ugovor o vansudskom poravnjanju sa društvom Heta d.o.o. Sarajevo, prema kojem su izmijenjeni uslovi pozajmljivanja u smislu produženja roka otplate za četiri godine, kao i promjene kamatne stope (prethodno ugovorenata stopa od 6% p.a.). Tokom novembra 2013. godine Društvo je potpisalo Ugovor o prodaji mašine i prateće opreme (Cerutti), sa Machine Point Consultants S.l. Španija, a čija je nabavka finansirana putem finansijskog najma. Na dan 17. decembra 2013. godine, Društvo je naplatilo iznos od 1.526 hiljada KM (Napomena 24) po avansnoj fakturi ispostavljenoj kupcu. Sredstva su iskorištena u cijelokupnom iznosu za izmirenje dospjelih i nedospjelih obaveza po najmu. Dana 14. juna 2016. godine Društvo je potpisalo Anekse o vansudskom poravnjanju sa Heta d.o.o. Sarajevo, obzirom na značajna kašnjenja u izmirenju obaveza. Pomenutim Aneksima definisana je nova kamatna stopa, te novi datum dospjeća obaveza.

U skladu sa instrukcijama dobivenim tokom 2017. godine od Heta d.o.o. Sarajevo, izvršena je prijevremena otplata dijela obaveza u iznosu od 840 hiljada EUR-a. Na dan 30. juna 2017. godine Društvo je primilo potvrdu o izmireni prethodno pomenutim obavezama u kojoj je navedeno da Heta d.o.o. nema daljih potraživanja, te na osnovu potvrde Društvo je izvršilo otpis preostalog dijela obaveza u iznosu od 1.475 hiljada KM.

|   | Minimalna plaćanja |             | Sadašnja vrijednost |             |
|---|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
|   | 31.12.2017.        | 31.12.2016. | 31.12.2017.         | 31.12.2016. |
| <b>Obaveze dospjevaju za otplatu<br/>kako slijedi</b> |                    |             |                     |             |
| U roku od godinu dana                                 | -                  | 675         | -                   | 597         |
| U drugoj godini                                       | -                  | 742         | -                   | 681         |
| Od treće do uključivo pete godine                     | -                  | 2.792       | -                   | 1.850       |

**23. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

|                                   | 31.12.2017. | 31.12.2016. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Dobavljači u zemlji               | 1.124       | 1.553       |
| Dobavljači u inostranstvu         | 460         | 680         |
| Dobavljači – povezana pravna lica | 4           | 949         |
| <b>UKUPNO</b>                     | 1.588       | 3.182       |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**24. OBAVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA**

|   | kamatna<br>stopa u % | 31.12.2017.  | 31.12.2016. |
|---|----------------------|--------------|-------------|
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla, rok dospjeća 30.06.2018.               | 5                    | 400          | 136         |
| Dijamant d.o.o. Sarajevo, rok dospjeća 31.12.2018.              | -                    | 160          | 160         |
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla, rok dospjeća 19.04.2018.               | -                    | 100          | -           |
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla, rok dospjeća 30.06.2018.               | -                    | 76           | 150         |
| Energonova d.d. Sarajevo, rok dospjeća 31.12.2018.              | -                    | 30           | -           |
| Nova media – New media company d.o.o., rok dospjeća 30.06.2018. | -                    | 20           | -           |
| Bosna auto anet d.o.o. Sarajevo                                 | -                    | 17           | -           |
| Sarajevska pivara d.d. Sarajevo                                 | -                    | 10           | -           |
| Oslobođenje d.o.o. Sarajevo                                     | -                    | -            | 28          |
| Bioorganic d.o.o. Sarajevo, rok dospjeća 1.3.2017.              | -                    | -            | 1           |
| Tekući dio dugoročnih kredita (Napomena 21)                     | -                    | -            | 1.899       |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>813</b>           | <b>2.374</b> |             |

**25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE**

|   | 31.12.2017.  | 31.12.2016.  |
|---|--------------|--------------|
| Obaveze za avanse                         | 771          | 144          |
| Obaveze za poreze i doprinose na/iz plaća | 501          | 614          |
| Obaveze prema zaposlenim                  | 172          | 178          |
| Obaveze za porez na dodanu vrijednost     | 160          | -            |
| Ostale obaveze prema državi               | 123          | 105          |
| Naknade članovima odbora                  | 48           | 42           |
| Obaveze za obračunate kamate              | 13           | 181          |
| Unaprijed naplaćeni prihod                | 6            | -            |
| Ostalo                                    | 1            | 1            |
| <b>UKUPNO</b>                             | <b>1.795</b> | <b>1.265</b> |

**26. POTENCIJALNE OBAVEZE**

Prema izjavi Uprave, na dan 31. decembra 2017. godine protiv Društva se vodio jedan radni sudski spor u vrijednosti od 5 hiljada KM. Društvo po ovom osnovu nije formiralo rezervisanja.

**27. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA**

U skladu sa navodima Uprave, do datuma naše revizije, po izjavi Uprave, nisu postojali događaji niti transakcije koji bi u značajnoj mjeri uticali na finansijske izvještaje Društva na dan 31. decembra 2017. godine.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**28. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA**

|   | Prihodi                                 |                    | Rashodi                                 |                    |
|---|---|--------------------|---|--------------------|
|   | 2017.                                   | 2016.              | 2017.                                   | 2016.              |
| MIMS d.o.o. Sarajevo, otpis obaveza     | 12.189                                  | 1.929              | -                                       | -                  |
| Sarajevska pivara d.d. Sarajevo         | 948                                     | 866                | 14                                      | 8                  |
| MIMS d.o.o. Sarajevo                    | 15                                      | 23                 | -                                       | 25                 |
| Energonova d.d.                         | 12                                      | -                  | -                                       | -                  |
| Merkur d.d. Sarajevo                    | 3                                       | 3                  | -                                       | -                  |
| Oslobođenje d.d. Sarajevo               | -                                       | 1.929              | -                                       | 4                  |
| Zlatka Vuković d.d.                     | -                                       | -                  | 5                                       | -                  |
| Pivara Tuzla d.d. Tuzla                 | -                                       | 277                | -                                       | -                  |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>13.167</b>                           | <b>5.027</b>       | <b>19</b>                               | <b>37</b>          |
|   | <b>Potraživanja od povezanih strana</b> |                    | <b>Obaveze prema povezanim stranama</b> |                    |
|   | <b>31.12.2017.</b>                      | <b>31.12.2016.</b> | <b>31.12.2017.</b>                      | <b>31.12.2016.</b> |
| Sarajevska pivara d.d.- kupac/dobavljač | 527                                     | 68                 | 3                                       | 939                |
| MIMS d.o.o.- kupac/dobavljač            | 10                                      | 2                  | -                                       | 10                 |
| Energonova d.d. - kupac                 | 4                                       | -                  | -                                       | -                  |
| Merkur d.d. - kupac                     | 4                                       | -                  | -                                       | -                  |
| Mims inženjering - kupac                | 2                                       | 1                  | -                                       | -                  |
| Oslobođenje d.o.o. -kupac/dobavljač     | -                                       | 419                | -                                       | -                  |
| Zlatka Vuković d.d.– kupac/dobavljač    | -                                       | 3                  | 1                                       | -                  |
| Sarajevska pivara d.d. - kredit         | -                                       | -                  | 10                                      | -                  |
| Sarajevska pivara d.d. – krediti        | -                                       | -                  | -                                       | 5.721              |
| MIMS d.o.o. - krediti                   | -                                       | -                  | -                                       | 975                |
| Sarajevska pivara d.d. - kamate         | -                                       | -                  | -                                       | 300                |
| Pivara Tuzla d.d. - krediti             | -                                       | -                  | -                                       | 286                |
| Oslobođenje d.o.o.- krediti             | -                                       | -                  | -                                       | 28                 |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>547</b>                              | <b>493</b>         | <b>14</b>                               | <b>8.259</b>       |

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**29. FINANSIJSKI INSTRUMENTI**

***Upravljanje kapitalnim rizikom***

Društvo upravlja kapitalom na način da omogući nastavak poslovanja i reducira gubitke, odnosno negativne efekte nelikvidnosti. Finansijska struktura Društva uključuje primljene kredite i leasing.

***Koeficijent zaduženosti***

Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesecnoj osnovi. Kao dio ovog praćenja, Uprava uzima u obzir trošak finansiranja i rizike povezane sa svakom od klase izvora finansiranja.

Koeficijent zaduženosti na kraju godine može se prikazati kako slijedi:

|                                     | 31.12.2017. | 31.12.2016.   |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| Primljeni krediti i leasing         | 813         | 17.471        |
| Novac i novčani ekvivalenti         | (176)       | (29)          |
| <b>Neto dug</b>                     | <b>637</b>  | <b>17.442</b> |
| Kapital (i)                         | 4.921       | -             |
| <b>Neto koeficijent zaduženosti</b> | <b>0,13</b> | <b>100%</b>   |

(i) Kapital uključuje ukupan kapital i rezerve Društva.

***Kategorije finansijskih instrumenata***

|  | 31.12.2017.  | 31.12.2016.  |
|--|--------------|--------------|
| <b>Finansijska imovina</b>                                       |              |              |
| Ulaganja   | 628          | -            |
| Krediti i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente) | 2.883        | 2.589        |
|  | <b>3.511</b> | <b>2.586</b> |
| <b>Finansijske obaveze</b>                                       |              |              |
| Po amortiziranom trošku  | 3.418        | 22.767       |

***Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom***

Funkcija riznice Društva pruža usluge operacijama, koordinira pristupom domaćim i međunarodnim finansijskim tržištima, nadzire i upravlja finansijskim rizikom koji se odnosi na operacije Društva kroz interne izvještaje o riziku, koji analiziraju izloženost prema stepenu i veličini rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući valutni rizik, rizik kamatne stope i cjenovni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka kamatne stope.

***Tržišni rizik***

Aktivnosti Društva su primarno izložene finansijskom riziku promjene kursa strane valute i kamatne stope (vidi dolje). Izloženost tržišnom riziku se dopunjava analizom osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji se upravlja i mjeri rizik.

***Upravljanje valutnim rizikom***

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, i to isključivo u EUR-ima. Po mišljenju Uprave, analiza osjetljivosti nije reprezentativna u smislu inherentnog valutnog rizika jer je u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**29. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)**

***Upravljanje kamatnim rizikom***

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama ili beskamatno.

***Upravljanje kreditnim rizikom***

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava. Potraživanja od kupaca, neto, razdijeljena su na značajan broj klijenata u različitim industrijama i geografskim područjima. Društvo ima značajnu izloženost kreditnom riziku prema povezanim pravnim licima. Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine prikazana u finansijskim izvještajima, umanjena za gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti, predstavlja maksimalnu izloženost Društva kreditnom riziku.

***Upravljanje rizikom likvidnosti***

Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti leži na Upravi Društva, koja je izgradila okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u kriznim periodima.

**Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti**

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene osim na sredstva za koja Društvo očekuje da će se novčani tok pojavit u drugom periodu.

***Dospijeće nederivativne finansijske imovine***

|  | Ponderisana<br>prosječna<br>kamatna stopa<br>% | Do 1<br>mjesec | 1 - 6<br>mjeseci | 6 - 12<br>mjeseci | 1 - 5<br>godina | Preko 5<br>godina | Ukupno       |
|--|--|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>31. decembar 2017.</b>                |  |                |                  |                   |                 |                   |              |
| Beskamatno                               | -  | 2.326          | 398              | -                 | -               | 628               | 3.352        |
| Instrumenti po fiksnoj<br>kamatnoj stopi | 5,06   | 1              | 3                | 162               | -               | -                 | 166          |
| <b>UKUPNO</b>                            |  | <b>2.327</b>   | <b>401</b>       | <b>162</b>        | -               | <b>628</b>        | <b>3.518</b> |
| <b>31. decembar 2016.</b>                |  |                |                  |                   |                 |                   |              |
| Beskamatno                               | -  | 2.001          | 286              | 302               | -               | -                 | 2.589        |
| <b>UKUPNO</b>                            |  | <b>2.001</b>   | <b>286</b>       | <b>302</b>        | -               | -                 | <b>2.589</b> |

Sljedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Društva može tražiti da plati.

**UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2017.**  
*(Svi iznosi su izraženi u hiljadama KM, osim ako nije drugačije navedeno)*

**29. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)**

*Dospjeće nederivativnih finansijskih obaveza*

|  | Ponderisana<br>prosječna<br>kamatna stopa<br>% | Do 1<br>mjesec | 1 - 6<br>mjeseci | 6 -12<br>mjeseci | 1 - 5<br>godina | Preko 5<br>godina | Ukupno       |
|--|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>31. decembar 2017.</b>                                      |  |                |                  |                  |                 |                   |              |
| Beskamatno<br>Instrumenti po fiksnoj<br>kamatnoj stopi         | -  | 2.632          | 120              | 266              | -               | -                 | 3.018        |
| 5,00   | 2  | 408            | -                | -                | -               | -                 | 410          |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>2.634</b>                                   | <b>528</b>     | <b>266</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>3.428</b> |
| <b>31. decembar 2016.</b>                                      |  |                |                  |                  |                 |                   |              |
| Beskamatno<br>Instrumenti po<br>promjenjivoj kamatnoj<br>stopi | -  | 4.286          | 125              | 150              | 975             | -                 | 5.536        |
| 4,00   | 781  | 1.063          | 1.261            | 10.575           | 6.215           | 19.895            |              |
| Instrumenti po fiksnoj<br>kamatnoj stopi                       | 7,00   | 1              | 4                | 141              | -               | -                 | 146          |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>5.068</b>                                   | <b>1.192</b>   | <b>1.552</b>     | <b>11.550</b>    | <b>6.215</b>    | <b>25.577</b>     |              |

*Fer vrijednost finansijskih instrumenata*

Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza određuje se na slijedeći način:

- Fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza sa standardnim uslovima i kojima se trguje na aktivnim likvidnim tržištima određuje se prema kotiranoj tržišnoj cijeni;
- Fer vrijednost ostale finansijske imovine i finansijskih obaveza se određuje u skladu sa generalno prihvaćenim modelima određivanja cijena na osnovu analize diskontiranog novčanog toka korištenjem cijena iz postojećih tržišnih transakcija.